







## Aufgaben: Strecken im Koordinatensystem

Nr	Aufgabe	Lösung
1	$P_1(1 \mid 2)$ $P_2(3 \mid 2)$	$\overline{P_1P_2} = 2 \text{ LE}$
2	$P_1(1,5 \mid 2)$ $P_2(4 \mid 2)$	$\overline{P_1P_2} = 2,5 \text{ LE}$
3	$P_1(3 \mid 1)$ $P_2(-1,5 \mid 1)$	$\overline{P_1P_2} = 4,5 \text{ LE}$
4	$P_1(3 \mid 4)$ $P_2(3 \mid 1)$	$\overline{P_1P_2} = 3 \text{ LE}$
5	$P_1(2 \mid 0,5)$ $P_2(2 \mid -3)$	$\overline{P_1P_2} = 3,5 \text{ LE}$
6	$P_1(-2 \mid 0,5)$ $P_2(-2 \mid -0,5)$	$\overline{P_1P_2} = 1 \text{ LE}$
7	$P_1(-2 \mid 3)$ $P_2(-2 \mid -2)$	$\overline{P_1P_2} = 5 \text{ LE}$
8	$P_1(-4 \mid 1)$ $P_2(2 \mid 1)$	$\overline{P_1P_2} = 6 \text{ LE}$
9		$\overline{P_1P_2} = 3,61 \text{ LE}$
10		$\overline{P_1P_2} = 6,71 \text{ LE}$
11		$\overline{P_1P_2} = 6,4 \text{ LE}$

12		$\overline{P_1P_2} = 4,47 \text{ LE}$
13		$\overline{P_1P_2} = 3,16 \text{ LE}$
14		$\overline{P_1P_2} = 7,28 \text{ LE}$
15	$P_1(4 \mid 4)$ $P_2(1 \mid 1)$	$\overline{P_1P_2} = 4,24 \text{ LE}$
16	$P_1(3 \mid 4)$ $P_2(-2 \mid 2)$	$\overline{P_1P_2} = 5,39 \text{ LE}$



Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

43212,91 Henrik Horstmann